

PRILOG 1

PARAMETRI ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE

Tabela 1. Mikrobiološki kriterijumi za vodu za piće

| PARAMETAR | Jedinica vode za piće | MDK | Jedinica vode u ambalaži |
|--|-----------------------|-----|--------------------------|
| Esherichia coli | broj/ 100 ml | 0 | broj/250 ml |
| Enterokoki | broj/ 100 ml | 0 | broj/250 ml |
| Ukupni koliformi | broj/ 100 ml | 0 | broj/250 ml |
| Clostridijum perfringens (uključujući spore) | broj/ 100 ml | 0 | broj/ 100 ml |
| Broj kolonija 22°C | broj/1ml | 100 | broj/1ml |
| Broj kolonija 37°C | broj/1ml | 20 | broj/1ml |
| Salmonella spp. | broj/1000 ml | 0 | broj/1000 ml |
| Shigella spp. | broj/1000 ml | 0 | broj/1000 ml |
| Vibrio cholerae | broj/1000 ml | 0 | broj/1000 ml |
| Paraziti | broj/1000 ml | 0 | broj/1000 ml |
| Enterovirusi | broj/5000 ml | 0 | broj/5000 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | broj/100 ml | 0 | broj/250 ml |

Napomena: Clostridium perfringens se određuje samo za površinske vode za piće.

Tabela 2. Maksimalno dozvoljene vrijednosti fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara u vodi za piće

| PARAMETAR | MDK –vrijednost | Mjerna jedinica | Napomene |
|----------------|-----------------|-----------------|--|
| Akrilamid | 0,10 | µgl | MDK vrijednost se odnosi na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama maksimalnog oslobađanja iz odgovarajućeg polimjera u kontaktu sa vodom |
| Aluminijum | 0,2 | Al mg/l | |
| Amonijak | 0,50 | NH4 mg/l | |
| Antimon | 5,0 | Sb µg/l | |
| Arsen | 10,0 | As µg/l | |
| Bakar | 2000 | Cu µg/l | Vrijednost se primjenjuje na uzorak vode namjenjene za ljudsku potrošnju uzorkovan prema odgovarajućoj metodi uzorkovanja na slavini, tako da predstavlja reprezentativnu prosječnu vrijednost koju konzumira potrošač |
| Barijum | 700 | Ba µg/l | |
| Benzen | 1,0 | µg/l | |
| Benzo (a)piren | 0,010 | µg/l | |
| Berilijum | - | | MDK za tumačenje rezultata koriste se preporuke SZO |
| Boja | 20 | mg/PtCo skale | |
| Bor | 1000 | B µg/l | |
| Bromat | 25 | µg/l | Mora se postići što niža vrijednost bromata, bez štetnog uticaja na kvalitet dezinfekcije |
| Cijanid | 50,0 | CN µg/l | |
| Cink | 3000 | Zn µg/l | |

| | | | |
|---|---------|-----------------------------------|---|
| Deterdženti-anjonski | 200,0 | $\mu\text{g/l}$ | |
| Deterdženti katjonski | 200,0 | $\mu\text{g/l}$ | |
| 1,2 dihloretan | 3,0 | $\mu\text{g/l}$ | |
| Elektroprovodljivost | 2 500 | $\mu\text{S/cm}/20^\circ\text{C}$ | Voda ne smije biti agresivna |
| Epihlorhidrin | 0,10 | $\mu\text{g/l}$ | MDK vrijednost se odnosi na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama maksimalnog oslobođanja iz odgovarajućeg polimjera u kontaktu sa vodom |
| Fenoli | - | $\mu\text{g/l}$ | MDK za tumačenje rezultata koriste se preporuke SZO |
| Fluoridl | 1500 | F $\mu\text{g/l}$ | |
| Fosfati | 300 | P $\mu\text{g/l}$ | |
| Gvožđe | 200,0 | Fe $\mu\text{g/l}$ | |
| Isparni ostatak ili ukupan ostatak nako isparavanja | <1000 | Mg/l / 105°C | |
| Kadmijum | 5,0 | Cd $\mu\text{g/l}$ | |
| Kalcijum | - | Ca mg/l | MDK za tumačenje rezultata koriste se preporuke SZO |
| Kalijum | 12 | K mg/l | |
| Kobalt | - | Co $\mu\text{g/l}$ | MDK za tumačenje rezultata koriste se preporuke SZO |
| Koncentracija vodonikovih jona | 6,5-9,5 | pH jedinica | |
| Hloridi | 250 | Cl mg/l | Voda ne smije biti agresivna |
| Hlorit | 400 | ClO ₂ $\mu\text{g/l}$ | |
| Hrom | 50 | Cr $\mu\text{g/l}$ | |
| Magnezijum | - | Mg mg/l | MDK za tumačenje rezultata koriste se preporuke SZO |
| Mangan | 50,0 | Mn $\mu\text{g/l}$ | |
| Mineralna ulja | 20,0 | $\mu\text{g/l}$ | |
| Miris | bez | | |
| Mutnoća | 1,0 NTU | | Za vodovode do 5000 stanovnika dozvoljena je mutnoća do 5,0 NTU |
| Natrijum | 200,0 | Na mg/l | |
| Nikl | 20 | Ni $\mu\text{g/l}$ | Vrijednost se primjenjuje na uzorak vode namjenjene za ljudsku potrošnju uzorkovan prema odgovarajućoj metodi uzorkovanja na slavini, tako da predstavlja reprezentativnu prosječnu vrijednost koju konzumira potrošač |
| Nitrati | 50 | NO ₃ mg/l | Vrijednost iznosi za [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, gdje uglaste zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO ₃) i nitrit (NO ₂). Za nitrite granična vrijednost iznosi 0,10 mg/l u vodi na izlasku iz uređaja za preradu vode za piće. |
| Nitriti | 0,50 | NO ₂ mg/l | Vrijednost iznosi za [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemu srednje zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO ₃) i nitrit (NO ₂). Za nitrite granična vrijednost iznosi 0,10 mg/l u vodi na izlasku iz uređaja za preradu vode za piće. |
| Oovo | 25,0 | Pb $\mu\text{g/l}$ | Vrijednost se primjenjuje na uzorak vode namjenjene za ljudsku potrošnju uzorkovan prema odgovarajućoj metodi uzorko- |

| | | | |
|--|------|-----------------------|--|
| | | | vanja na slavini, tako da predstavlja reprezentativnu prosječnu vrijednost koju konzumira potrošač. Potrebno je preduzeti adekvatne mjere za smanjenje koncentracije olova u vodi namijenjenoj za ljudsku upotrebu |
| Pesticidi | 0,10 | µg/l | Ispituju se samo oni pesticidi za koje postoji vjerovatnoća da će biti prisutni u određenom vodovodnom objektu Granična vrijednost parametara vrijedi za svaki pojedini pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptahlor i heptahlor-epoksid granična vrijednost iznosi 0,030µg/l |
| Pesticidi-ukupno | 0,50 | µg/l | Obuhvata sumu svih pojedinačnih pesticida kvalitativno i kvantitativno određenih u postupku praćenja |
| Policiklični aromatski ugljovodonici | 0,10 | µg/l | Specifična jedinjenja su: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) pirene |
| Selen | 10 | µl | |
| Silikati | 50 | SiO ₂ mg/l | |
| Slobodni hlor | 0,5 | Cl ₂ mg/l | |
| Srebro | 10 | Ag µg/l | MDK vrijednost za srebro je 100µg/l, ukoliko se koristi kao dezinfekciono sredstvo |
| Sulfati | 250 | SO ₄ mg/l | Voda ne smije biti agresivna |
| Temperatura | 25 | °C | |
| THM-ukupni | 100 | µg/l | Nastojati da se postigne najniža vrijednost trihalometana (THM), bez štetnog uticaja na kvalitet dezinfekcije. Specifična jedinjenja su: hloroform, bromoform, dibromhlorometan, bromdihlormetan |
| 1,2-dihloretan | 3,0 | µg/l | |
| Zbir tetrahloreten trihloreteni-ukupno | 10 | µg/l | |
| TOC | - | C mg/l | Ovaj parametar ne smije bitno odstupati od prosječnih vrijednosti za svako pojedinačno izvođeće i nije ga potrebno mjeriti kod snabdjevanja vodom ispod 10 000 m ³ /dan |
| Ukus | | | |
| Ukupna tvrdoća | - | Ca mg/l | MDK za tumačenje rezultata koriste se preporuke SZO |
| Ukupne suspendovane materije | 10 | Mg/l | |
| Utrošak KMnO ₄ | 5,0 | O ₂ | Ovaj parametar nije potrebno mjeriti ako je analiziran TOC, osim ako to zahtijevaju posebni razlozi |
| Vanadijum | 5,0 | V µg/l | |
| Vinil hlorid | 0,50 | µg/l | MDK vrijednost se odnosi na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama maksimalnog oslobođanja iz odgovarajućeg polimjera u kontaktu sa vodom |
| Vodonik sulfid | bez | | |
| Živa | 1,0 | Hg µg/l | |

Tabela 3. Radioaktivnost

| Parametar | Granična vrijednost parametara | Mjerna jedinica | Napomena |
|-------------|--------------------------------|-----------------|--|
| Tricijum | 100 | Bq/l | 1 Određuje se samo kod novog izvorišta |
| Ukupna doza | 0,10 | MSv/godina | 1 Određuje se samo kod novog izvorišta |

Tabela 4. Maksimalno dozvoljena količina ostataka nakon obrade gase obogaćenog ozonom

| Ostatak nakon tretmana | Maksimalno dozvoljena količina $\mu\text{g/l}$ |
|------------------------|--|
| Rastvoreni ozon | 50 |
| Bromat | 3 |
| Bromoform | 1 |

PRILOG 2**Tabela 1. Maksimalno dozvoljene koncentracije neorganskih materija u vodi za piće za vrijeme vanrednog stanja**

| HEMIJSKA SUPSTANCA | Maksimalno dozvoljena koncentracija (mg/l) |
|----------------------------|--|
| Amonijak (NH_3) | 0,5* |
| Antimon (Sb) | 0,003 |
| Arsen (As) | 0,01 |
| Bakar (Cu) | 3,0 |
| Barijum (Ba) | 1,0 |
| Bor (B) | 2,0 |
| Cijanidi (CN) | 0,1 |
| Cink (Zn) | 5,0 |
| Fluridi (F) | 3,0 |
| Hrom ukupni (Cr) | 0,05 |
| Hloridi (Cl) | 200 |

| | |
|---------------------------|--------|
| Kadmijum (Cd) | 0,01 |
| Kalijum (K) | 12,0 |
| Magnezijum (Mg) | 50,0 |
| Mangan (Mn) | 0,2 |
| Molibden (Mo) | 0,5 |
| Natrijum (Na) | 150,0 |
| Nikal (Ni) | 0,05 |
| Nitrati (NO_3) | 75,0 |
| Nitriti (NO_2) | 0,05** |
| Olovo (Ph) | 0,01 |
| Selen (Se) | 0,01 |
| Živa (Hg) | 0,001 |

* Za vodovode do 5.000 EC do 1 mg/l ** Smatra se da je voda ispravna ako u 20% mjerena koja nijesu uzastopna u toku godine, vrijednost koncentracije dostigne 0,1 mg/l pri frekvenciji mjerena u skladu sa ovim pravilnikom.

Tabela 2. Maksimalno dozvoljene koncentracije organskih supstanci u vodi za piće za vrijeme vanrednog stanja

| SUPSTANCA | mg/l |
|--|---------|
| Aromatični ugljovodonici: | |
| benzol | 0,001 |
| etilbenzol | 0,002 |
| ksilol | 0,05 |
| stirol | 0,2 |
| toulol | 0,7 |
| Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH): | |
| ukupni | 0,0002 |
| benzo(a)piren | 0,00001 |
| Hlorovani alkani: | |

| | |
|---|--------|
| 1,1-dihloretan | - |
| 1,2-dihloretan | 0,003 |
| dihlormetan | 0,02 |
| 1,1,1-trihloretan | 2 |
| uglijentetra-hlorid | 0,005 |
| Hlorovani benzoli: | |
| monohlorbenzol | 0,3 |
| 1,2dihlorbenzol | 1 |
| 1,3dihlorbenzol | - |
| 1,4dihlorbenzol | 0,3 |
| trihlorbenzoli | 0,02 |
| Hlorovani eteni: | |
| 1,1-dihloreten | 0,03 |
| 1,2-dihloreten | 0,05 |
| tetrahloreten | 0,04 |
| trihloreten | 0,07 |
| vinilhlorid | 0,0005 |
| Ostalo: | |
| dialkiltini | - |
| di(2-ethylheksil)adipinat | 0,08 |
| di(2-ethylheksil)ftalat | 0,008 |
| etilendiamino-tetrasirćetna kiselina (EDTA) | 0,2 |
| heksahlorbutadien | 0,0006 |
| nitriltrisirćetna kiselina | 0,2 |
| tributilinoksin | 0,002 |
| mineralna ulja ⁴ | 0,1 |
| ulja i masti ⁴ | 0,1 |

| | |
|------------------------|--------|
| PCB ² | 0,0005 |
| fenoli ³ | 0,001 |
| Deterdženti (anjonski) | 0,2 |
| Ortofosfati | 0,15 |

1) Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH), referentne supstance:

- fluoranten
- benzo-3,4-fluoranten-benzo-1,12-perilen
- benzo-11,12 fluorantent - indeno-(1,2,3cd)-piren

2) Odnosi se na: (2 hlorobifenil 2,3-dihlorobifenil 2,4,5-trihlorobifenil 2,2,4,4-tetrahlorobifenil 2,2,3,4,6-pentadchlorobifenil 2,2,4,4,5,6-heksahlorobifenil 2,2,3,3,4,4,6-heptahlorobifenil 2,2,3,3,5,5,6,6-oktahlorobifenil)

3) Fenolne materije koje reaguju sa 4-amino antipirinom.

4) Poslije ekstrakcije u ugljentetrahloridu.

Tabela 3. Dozvoljene koncentracije pesticida u vodi za piće za vrijeme vanrednog stanja

| Supstance | mg/l |
|------------------------------|------|
| UKUPNO | 0,5 |
| alahlor | 0,1 |
| aldin/dieldrin | 0,03 |
| atrazin | 0,1 |
| bentazon | 0,1 |
| DDT | 0,1 |
| 2,4- D | 0,1 |
| heksahlor-benzol | 0,01 |
| heptahlori heptahlor-epoksid | 0,03 |
| hlorotolurn | 0,1 |
| izoproturon | 0,1 |
| karbofuran | 0,1 |
| lindan | 0,2 |
| MCPA | 0,1 |
| metolahlor | 0,1 |

| | |
|---|-----|
| molinat | 0,1 |
| pendimentalin | 0,1 |
| pentahlorfenol | 0,1 |
| permetrin | 0,1 |
| piridat | 0,1 |
| simazin | 0,1 |
| trifluralin | 0,1 |
| hlorfenoksinherbicidi drugačiji od 2,3-DiMCPA | |
| 2,4- D | 0,1 |
| dihlorprop | 0,1 |

Određuje se samo za pesticide koji se koriste i imaju uticaja na izvorište.

Tabela 4. Dozvoljene koncentracije koagulacionih i flokulacionih sredstava u vodi za piće za vrijeme vanrednog stanja

| SUPSTANCA | mg/l |
|---------------|---------|
| Aluminijum | 0,2 |
| Gvožđe | 0,45 |
| Akrilamid | 0,00025 |
| Epihlorhidrin | 0,0004 |

Tabela 5. Dozvoljene koncentracije dezinfekcionih sredstava i sporednih proizvoda dezinfekcije za vrijeme vanrednog stanja

| SUPSTANCA | mg/l |
|---------------------------------|------|
| Dezinfekciona sredstva | |
| hlor | * |
| hlor-dioksid | 0,6 |
| Rezidua dezinfekcionog sredstva | |
| rezidualni hlor, slobodan | 1,0 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Sporedni proizvodi dezinfekcije | |
| bromat | 0,01 |
| formaldehid | 0,9 |
| Halogenovani acetonitrili | |
| - dibromacetonitril | 0,1 |
| - dihloracetonitril | 0,09 |
| - trihloracetonitril | 0,001 |
| hloralhidrat | 0,01 |
| hlorcian (kao CN) | 0,05 |
| 2,4,6-trihlorfenol | 0,02 |
| hlorit | 0,2 |
| hlorovane sirćetne kiseline | |
| - dihlopsirćetna kiselina | 0,05 |
| - trihlopsirćetna kiselina | |
| Trihalometani | 0,1 |
| - bromdihlormetan | 0,0015** |
| - bromoform | |
| - dibromhlormetan | |
| - hloroform | 0,04** |

* Do dobijanja vrijednosti za slobodni rezidualni hlor od 1,0 mg/l.

** Uzorci za ove parametre uzimaju se poslije bilo kog vremena djelovanja hlor-a i na izlazu iz postrojenja za obradu vode. Vrijednost za koncentraciju bromdihlormetana mogu se povećati na 0,025 mg/l, ako se vrijednost za koncentraciju hloroforma smanji na 0,03 mg/l.

Tabela 6. Maksimalno dopuštene vrijednosti fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara u vodi za piće za vrijeme vanrednog stanja

| Naziv parametra | jedinica mjere | vrijednost |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Mutnoća | NTU | 6 |
| Miris | | bez |
| Koncentracija jona vodonika | pN | 6,8-8,5 |

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura | 0C | temperatura izvorišta ili niža |
| Sulfati | mg | 250 |
| Boja | stepeni kobaltno-platinske skale | 50 |
| Oksidabilnost KMnO ₄ | mgKMnO ₄ /l | 12* |
| Elektroprovodljivost na 293,16K(20 C) | m Scm-l | 2500 |
| Zasićenost kiseonikom na 293,16 K(20 C) | % | 50** |
| Vodonik sulfid | 0,005 | |
| Ukupni organski ugljenik | *** | |

*Ako je vrijednost KMnO₄ iznad 12 mg/l voda se ne smije hlorisati; već treba koristiti druge načine dezinfekcije.

** Ne odnosi se na podzemne vode.

*** Obavezan parametar kod postrojenja gdje se vrši ozonizacija, a kod ostalih koristi se kao kontrolni parametar.

Tabela 7. Radiološke osobine vode za piće, dozvoljeni nivo ukupne alfa-aktivnosti i ukupne beta-aktivnosti za vrijeme vanrednog stanja

| | |
|-----------------------|-------|
| Vrsta radioaktivnosti | Bq/l* |
| Ukupna alfa-aktivnost | 0,1 |
| Ukupna beta-aktivnost | 1,0 |

* Veće vrijednosti specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida ne znače i nepodobnost vode za ljudsku upotrebu. Ako su specifične aktivnosti alfa i/ili beta nestabilnih radionuklida veće od naznačenih, neophodno je izvršiti detaljnu analizu sadržaja radionuklida.

Tabela 8. Dozvoljene koncentracije bojnih otrova u vodi za piće u uslovima ratnog stanja

| Grupa | Naziv | Maksimalno dozvoljena koncentracija (mg/l) |
|--|---|--|
| Bojni otrovi | Sarin | 0,001 |
| | Soman | ne dozvoljava se |
| I | Tabun | 0,015 |
| a) Nervno paralitički BOT i drugi inhibitori holinesteraze | VX (0-etyl-S-diiizopropilaminoethyl-/metilfosfotioat) | 0,003 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | S-iperit | 0,03 |
| | H -iperit | 0,02 |
| b) Plikavci, cijanidi i otrovi za privremeno onesposobljavanje | Luizit Cijanidi kao CN BZ (hinuklidil benzilat) | 0,03 0,2 0,05 |
| | 2,4-D (dihlorfenoksi sirćetna kiselina) | 0,5 |
| II Herbicidi i defolijanti | 2,4,5-T (trihlorfenoksi sirćetna kiselina) | 0,5 |
| | Pikloram | 0,1 |
| | Kakodilna kiselina | 0,1 |
| | p-dioksin | 10^{-7} (g/l) |
| | Botulinus A toksin | 10^{-9} (g/l) |
| III Toksini biološkog porijekla | Mikotoksin iz grupe trihocetana (T2, Nivalenol, deoksinivalenol i zearalenon) | 0,01 |

Ostale inhibitore holisteraze voda ne smije da sadrži u količini da inhibira više od 25% aktivnosti 0,01 IJ serumske humane holisteraze pri inkubaciji u dva ml ispitivane vode u toku 20 minuta pri pH 7,2 i temperaturi od 35 0 C.